ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/ഉത്തരഭാഗഃ/അധ്യായഃ 22 ദുർമദക്രൂരണ്ഡ വധം

< ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ് | ഉത്തരഭാഗഃ

← ഉത്തരഭാഗഃ, അധ്യായഃ 21

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്
അധ്യായഃ 22
[[ലേഖകഃ :|]]

ഉത്തരഭാഗഃ, അധ്യായഃ 23 →

അഥ ശ്രീലലിതാസേനാനിസ്സാണപ്രതിനിസ്വനഃ .
ഉച്ചചാലസുരേന്ദ്രാണാം യോദ്ധതോ ദുന്ദുഭിധ്വനിഃ .. 3,22.1 ..

തേന മർദിതദിക്കേന ക്ഷുഭ്യദ്ഗർഭപയോധിനാ .
ബധിരീകൃതലോകേന ചകമ്പേ ജഗതാം ത്രയീ .. 3,22.2 ..

മർദയൻകകുഭാം വൃന്ദം ഭിന്ദൻഭൂധരകന്ദരാഃ .
പുപ്രോഥേ ഗഗനാഭോഗേ ദൈത്യ നിഃസാണനിസ്വനഃ .. 3,22.3 ..

മഹാനരഹരിക്രുദ്ധഹുങ്കാരോദ്ധതിമദ്ധ്വനിഃ .
വിരസം വിരരാസോച്ചൈർവിബുധദ്വേഷിഝല്ലരീ .. 3,22.4 ..

തതഃ കിലകിലാരാവമുഖരാ ദൈത്യകോടയഃ .
സമനഹ്യന്ത സംക്രുദ്ധാഃ പ്രതി താം പരമേശ്വരീമ് .. 3,22.5 ..

കശ്ചിദ്രത്നവിചിത്രേണ വർമണാച്ഛന്നവിഗ്രഹഃ .
ചകാശേ ജങ്ഗമ ഇവ പ്രോത്തുങ്ഗോ രോഹണാചലഃ .. 3,22.6 ..

കാലരാത്രിമിവോദഗ്രാം ശസ്ത്രകാരേണ ഗോപിതാമ് .
അധുനീത ഭടഃ കശ്ചിദതിധൗതാം കൃപാണികാമ് .. 3,22.7 ..

ഉല്ലാ സയൻകരാഗ്രേണ കുന്തപല്ലവമേകതഃ .
ആരൂഢതുരഗോ വീഥ്യാം ചാരിഭേദം ചകാര ഹ .. 3,22.8 ..

കേചിദാരുരുഹുര്യോധാ മാതങ്ഗാംസ്തുങ്ഗവർഷ്മണഃ .
ഉത്പാത വാതസംപാതപ്രേരിതാനിവ പർവതാൻ .. 3,22.9 ..

പട്ടിശൈർമുദ്ഗരൈശ്ചൈവ ഭിദുരൈർഭിണ്ഡിപാലകൈഃ .
ദ്രുഹണൈശ്ച ഭുശുണ്ഡീഭിഃ കുഠാരൈർമുസലൈരപി .. 3,22.10 ..

ഗദാഭിശ്ച ശതഘ്നീഭിസ്ത്രിശിഖൈർവിശിഖൈരപി .
അർധചക്രൈർമഹാചക്രൈർവക്രാങ്ഗൈരുരഗാനനൈഃ ..

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/ഉത്തരഭാഗഃ

1. അധ്യായഃ 1
2. അധ്യായഃ 2
3. അധ്യായഃ 3
4. അധ്യായഃ 4
5. അധ്യായഃ 5
6. അധ്യായഃ 6
7. അധ്യായഃ 7
8. അധ്യായഃ 8
9. അധ്യായഃ 9
10. അധ്യായഃ 10
11. അധ്യായഃ 11
12. അധ്യായഃ 12
13. അധ്യായഃ 13
14. അധ്യായഃ 14
15. അധ്യായഃ 15
16. അധ്യായഃ 16
17. അധ്യായഃ 17
18. അധ്യായഃ 18
19. അധ്യായഃ 19
20. അധ്യായഃ 20
21. അധ്യായഃ 21
22. അധ്യായഃ 22
23. അധ്യായഃ 23
24. അധ്യായഃ 24
25. അധ്യായഃ 25

3,22.11 ..

ഫണിശീർഷപ്രഭേദൈശ്ച ധനുർഭിഃ ശാർങ്ഗധന്വിഭിഃ .
ദണ്ഡൈഃ ക്ഷേപണികാശസ്ത്രൈർവജ്രബാണൈർദൃഷദ്വരൈഃ .. 3,22.12 ..

യവമധ്യൈർമുഷ്ടിമധ്യൈർവലലൈഃ ഖണ്ഡലൈരപി .
കടാരൈഃ കോണമധ്യൈശ്ച ഫണിദന്തൈഃ പരഃശതൈഃ .. 3,22.13 ..

പാശായുധൈഃ പാശതുണ്ഡൈഃ കാകതുണ്ഡൈഃ സഹസ്രശഃ .
ഏവമാദിഭിരത്യുഗ്രൈരായുധൈർജീവഹാരിഭിഃ .. 3,22.14 ..

പരികല്പിതഹസ്താഗ്രാ വർമിതാ ദൈത്യകോടയഃ .
അശ്വാരോഹാ ഗജാരോഹാ ഗർദഭാരോഹിണഃ പരേ .. 3,22.15 ..

ഉഷ്ട്രാരോഹാ വൃകാരോഹാ ശുനകാരോഹിണഃ പരേ .
കാകാദിരോഹിണോ ഗൃധ്രാരോഹാഃ കങ്കാദിരോഹിണഃ .. 3,22.16 ..

വ്യാഘ്രാദിരോഹിണശ്ചാന്യേ പരേ സിംഹാദിരോഹിണഃ .
ശരഭാരോഹിണശ്ചാന്യേ ഭേരുണ്ഡാരോഹിണഃ പരേ .. 3,22.17 ..

സൂകരാരോഹിണോ വ്യാലാരൂഢാഃ പ്രേതാദിരോഹിണഃ .
ഏവം നാനാവിധൈർവാഹവാഹിനോ ലലിതാം പ്രതി .. 3,22.18 ..

പ്രചേലുഃ പ്രബലക്രോധസംമൂർച്ഛിതനിജാശയാഃ .
കുടിലം സൈന്യഭർത്താരം ദുർമദം നാമ ദാനവമ് .
ദശാക്ഷൗഹിണികായുക്തം പ്രാഹിണോല്ലലിതാം പ്രതി .. 3,22.19 ..

ദിധക്ഷുഭിരിവാശേഷം വിശ്വം സഹ ബലോത്കടൈഃ .
ഭടൈര്യുക്തഃ സ സേനാനീ ലലിതാഭിമുഖേ യയൗ .. 3,22.20 ..

ഭിന്ദൻപടഹസംരാവൈശ്ചതുർദശ ജഗന്തി സഃ .
അട്ടഹാസാന്വിതന്വാനോ ദുർമദസ്തന്മുഖോ യയൗ .. 3,22.21 ..

അഥ ഭണ്ഡാസുരാജ്ഞപ്തഃ കുടിലാക്ഷോ മഹാബലഃ .
ശൂന്യകസ്യ പുരദ്വാരേ പ്രചീനേ സമകല്പയത് .
രക്ഷണാർഥം ദശാക്ഷൗ-ഹിണ്യുപേതം താലജങ്ഘകമ് .. 3,22.22 ..

അവാചീനേ പുരദ്വാരേ ദശാക്ഷൗഹിണികായുതമ് .
നാമ്നാ താലഭുജം ദൈത്യം രക്ഷണാർഥമകല്പയത് .. 3,22.23 ..

പ്രതീചീനേ പുരദ്വാരേ ദശാക്ഷൗഹിണികായുതമ് .
താലഗ്രീവം നാമ ദൈത്യം രക്ഷാർഥം സമകല്പയത് .. 3,22.24 ..

26. അധ്യായഃ 26
27. അധ്യായഃ 27
28. അധ്യായഃ 28
29. അധ്യായഃ 29
30. അധ്യായഃ 30
31. അധ്യായഃ 31
32. അധ്യായഃ 32
33. അധ്യായഃ 33
34. അധ്യായഃ 34
35. അധ്യായഃ 35
36. അധ്യായഃ 36
37. അധ്യായഃ 37
38. അധ്യായഃ 38
39. അധ്യായഃ 39
40. അധ്യായഃ 40
41. അധ്യായഃ 41
42. അധ്യായഃ 42
43. അധ്യായഃ 43
44. അധ്യായഃ 44

ഉത്തരേ തു പുരദ്വാരേ താലകേതും മഹാ ബലമ് .
ആദിദേശ സ രക്ഷാർഥം ദശാക്ഷൗഹിണികായുതമ് .. 3,22.25 ..

പുരസ്യ സാലവലയേ കപിശീർഷകവേശ്മസു .
മണ്ഡലാകാരതോ വസ്തുന്ദശാക്ഷൗഹിണിമാദിശത് .. 3,22.26 ..

ഏവം പഞ്ചാശതാ കൃത്വാക്ഷൗഹിണ്യാ പുരരക്ഷണമ് .
ശൂന്യകസ്യ പുരസ്യൈവ തദ്വൃത്തം സ്വാമിനേ്ഽവദത് .. 3,22.27 ..

കുടിലാക്ഷ ഉവാച
ദേവ ത്വദാജ്ഞയാ ദത്തം സൈന്യം നഗരരക്ഷണേ .
ദുർമദഃ പ്രേഷിതഃ പൂർവം ദുഷ്ടാം താം ലലിതാം പ്രതി .. 3,22.28 ..

അസ്മത്കിങ്കര മാത്രേണ സുനിരാശാ ഹി സാബലാ .
തഥാപി രാജ്ഞാമാചാരഃ കർത്തവ്യം പുരരക്ഷണമ് .. 3,22.29 ..

ഇത്യുക്ത്വാ ഭണ്ഡദൈത്യേന്ദ്രം കുടിലാക്ഷോഽതിഗർവിതഃ .
സ്വസൈന്യം സജ്ജയാമാസ സേനാപതിഭിരന്വിതഃ .. 3,22.30 ..

ദൂതസ്തു പ്രേഷിതഃ പൂർവം കുടിലാക്ഷേണ ദാനവഃ .
സ ധ്വനന്ധ്വജിനീയുക്തോ ലലിതാസൈന്യ മാവൃണോത് .. 3,22.31 ..

കൃത്വാ കിലകിലാരാവം ഭടാസ്തത്ര സഹസ്രശഃ .
ദോധൂയമാനൈരസിഭിർനിപേതുഃ ശക്തിസൈനികൈഃ .. 3,22.32 ..

താശ്ച ശക്ത്യ ഉദ്ദണ്ഡാഃ സ്ഫുരിതാട്ടഹസസ്വനാഃ .
ദേദീപ്യമാനശസ്ത്രാഭാഃ സമയുധ്യന്ത ദാനവൈഃ .. 3,22.33 ..

ശക്തീനാം ദാനവാനാം ച സംശോഭിതജഗത്ത്രയഃ .
സമവർതത സംഗ്രാമോ ധൂലിഗ്രാമതതാമ്ബരഃ .. 3,22.34 ..

രഥവംശേഷു മൂർച്ഛന്ത്യഃ കരികണ്ഠൈഃ പ്രപഞ്ചിതാഃ .
അശ്വനിഃശ്വാസവിക്ഷിപ്താ ധൂല്യോ,രവം പ്രപേദിരേ .. 3,22.35 ..

തമാപതന്തമാലോക്യ ദശാക്ഷൗഹിണികാവൃതമ് .
സംപത്സരസ്വതീ ക്രോധാദഭിദുദ്രാവ സംഗരേ .. 3,22.36 ..

സമ്പത്കരീസമാനാഭിഃ ശക്തിഭിഃ സമധിഷ്ഠിതാഃ .
അശ്വാശ്ച ദന്തിനോ മത്താ വ്യമർദന്ദാനതീം ചമുമ് .. 3,22.37 ..

അന്യോന്യതുമുലേ യുദ്ധേ ജാതേ കിലികിലാരവേ .
ധൂലീഷു ധൂയമാനാസു താഡ്യമാനാസു ഭേരിഷു .. 3,22.38 ..

ഇതസ്തതഃ പ്രവവൃധേ രക്തസിന്ധുർമഹീയസീ .
ശക്തിഭിഃ പാത്യമാനാനാം ദാനവാനാം സഹസ്രശഃ .. 3,22.39 ..

ധ്വജാനി ലുഠിതാന്യാസന്വിലൂനാനി ശിലീമുഖൈഃ .
വിസ്രസ്തതത്ച്ഛിഹ്നാനി സമം ഛത്രകദമ്ബകൈഃ .. 3,22.40 ..

രക്താരുണായാം യുദ്ധോർവ്യാം പതിതൈശ്ഛത്രമണ്ഡലൈഃ .
ആലംബി തുലനാ സംധ്യാരക്താഭ്രഹിമരോചിഷാ .. 3,22.41 ..

ജ്വാലാകപാലഃ കല്പാഗ്നിരിവ ചാരുപയോനിധൗ .
ദൈത്യസൈന്യാനി നിവഹാഃ ശക്തീനാം പര്യവാരയൻ .. 3,22.42 ..

ശക്തിച്ഛന്ദോജ്ജ്വലച്ഛസ്ത്രധാരാനിഷ്കൃത്തകന്ധരാഃ .
ദാനവാനാം രണതലേ നിപേതുർമുണ്ഡരാശയഃ .. 3,22.43 ..

ദഷ്ടൗഷ്ഠൈർഭ്രുകുടീക്രൂരൈഃ ക്രോധസംരക്തലോചനൈഃ .
മുണ്ഡൈരഖണ്ഡമഭവത്സംഗ്രാമധരണീതലമ് .. 3,22.44 ..

ഏവം പ്രവൃത്തേ സമയേ ജഗച്ചക്രഭയങ്കരേ .
ശക്തയോ ഭൃശസംക്രുദ്ധാ ദൈത്യസേനാമമർദയൻ .. 3,22.45 ..

ഇതസ്തതഃ ശക്തിശസ്ത്രൈസ്താഡിതാ മൂർച്ഛിതാ ഇതി .
വിനേശുർദാനവാസ്തത്ര സംപദ്ദേവീബലാഹതാഃ .. 3,22.46 ..

അഥ ഭഗ്നം സമാശ്വാസ്യ നിജം ബലമരിന്ദമഃ .
ഉഷ്ട്രമാരുഹ്യ സഹസാ ദുർമദോ്ഭ്യദ്രവച്ചമൂമ് .. 3,22.47 ..

ദീർഘഗ്രീവഃ സമുന്നദ്ധഃ പൃഷ്ഠേ നിഷ്ഠുരതോദനഃ .
അധിഷ്ഠിതോ ദുർമദേന വാഹനോഷ്ട്രശ്ചചാല ഹ .. 3,22.48 ..

തമുഷ്ട്രവാഹനം ദുഷ്ടമന്വീയുഃ ക്രുദ്ധചേതസഃ .
ദാനാവനശ്വസത്സർവാൻഭീതാഞ്ഛക്തിയുയുത്സയാ .. 3,22.49 ..

അവാകിരദ്ദിശോ ഭല്ലൈരുല്ലസത്ഫലശാലിഭിഃ .
സംപത്കരീചമൂചക്രം വനം വാർഭിരിവാംബുദഃ .. 3,22.50 ..

തേന ദുഃസഹസത്ത്വേന താഡിതാ ബഹുഭിഃ ശരൈഃ .
സ്തംഭിതേവാഭവത്സേനാ സംപത്കര്യാഃ ക്ഷണം രണേ .. 3,22.51 ..

അഥ ക്രോധാരുണം ചക്ഷുർദധാനാ സംപദംബികാ .
രണകോലാഹലഗജമാരൂഢായുധ്യതാമുനാ .. 3,22.52 ..

ആലോലകങ്കണക്വാണരമണീയതരഃ കരഃ .
തസ്യാശ്ചാകൃഷ്യ കോദണ്ഡമൗർവീമാകർണമാഹവേ .. 3,22.53 ..

ലഘുഹസ്തതയാപശ്യന്നാകൃഷ്ടന്ന ച മോക്ഷണമ് .
ദദൃശേ ഘനുഷശ്ചക്രം കേവലം ശരധാരണേ .. 3,22.54 ..

ആശ്വർകാബരസംപർകസ്ഫുടപ്രതിഫലത്ഫലാഃ .
ശരാഃ സമ്പത്കരീചാപച്യുതാഃ സമദഹന്നരീൻ .. 3,22.55 ..

ദുർമദസ്യാഥ തസ്യാശ്ച സമഭൂദ്യുദ്ധമുദ്ധതമ് .
അഭൂദന്യോന്യസംഘട്ടാദ്വിസ്ഫുലിങ്ഗശിലീമുഖൈഃ .. 3,22.56 ..

പ്രഥമം പ്രസൃതൈർബാണൈഃ സമ്പദ്ദേവീസുരദ്വിഷോഃ .
അന്ധകാരഃ സമഭവത്തിരസ്കുർവന്നഹസ്കരമ് .. 3,22.57 ..

തദന്തരേ ച ബാണാനാമതിസംഘട്ടയോനയഃ .
വിഷ്ഫുലിങ്ഗാ വിദധിരേ ദധിരേ ഭ്രമചാതുരീമ് .. 3,22.58 ..

തയാധിരൂഢഃ സംശ്രോണ്യാരണകോലാഹലഃ കരീ .
പരാക്രമം ബഹുവിധം ദർശയാമാസ സംഗരേ .. 3,22.59 ..

കരേണ കതിചിദ്ദൈത്യാൻപാദഘാതേന കാംശ്ചന .
ഉദഗ്രദന്തമുസലഘാതൈരന്യാംശ്ച ദാനവാൻ .. 3,22.60 ..

വാലകാണ്ഡഹതൈരന്യാൻഫേത്കാരൈരപരാന്രിപൂൻ .
ഗാത്രവ്യാമർദ്ദനൈരന്യാന്നഖഘാതൈസ്തഥാപരാൻ .. 3,22.61 ..

പൃഥുമാനാഭിഘാതേന കാംശ്ചിദ്ദൈത്യന്വ്യമർദയത് .
ചതുരം ചരിതം ചക്രേ സംപദ്ദേവീമതങ്ഗജഃ .. 3,22.62 ..

സുദുർമദഃ ക്രുധാ രക്ഷോ ദൃഢേനൈകേന പത്രിണാ .
സംപത്കരീമുകുടഗം മണിമേകമപാഹരത് .. 3,22.63 ..

അഥ ക്രോധാരുണദൃശാ തയാ മുക്തൈഃ ശിലീമുഖൈഃ .
വിക്ഷതോ വക്ഷസി ക്ഷിപ്രം ദുർമദോ ജീവിതം ജഹൗ .. 3,22.64 ..

തതഃ കിലകിലാ രാവം കൃത്വാ ശക്തിചമൂവരൈഃ .
തത്സൈനികവരാസ്ത്വന്യേ നിഹതാ ദാനവോത്തമാഃ .. 3,22.65 ..

ഹതാവശിഷ്ടാ ദൈത്യാസ്തു ശക്തിബാണൈഃ ഖിലീകൃതാഃ .
പലായിതാ രണക്ഷോണ്യാഃ ശൂന്യകം പുരമാശ്രയൻ .. 3,22.66 ..

തദ്വൃത്താന്തമഥാകർണ്യ സംക്രുദ്ധോ ദാനവേശ്വരഃ .. 3,22.67 ..

പ്രചണ്ഡേന പ്രഭാവേണ ദീപ്യമാന ഇവാത്മനി .
സ പസ്പർശ നിയുദ്ധായ ഖഡ്ഗമുഗ്രവിലോചനഃ .
കുടിലാക്ഷം നികടഗം ബഭാഷേ പൃതനാപതിമ് .. 3,22.68 ..

കഥം സാ ദുഷ്ടവനിതാ ദുർമദം ബലശാലിനമ് .
നിപാതിതവതീ യുദ്ധേ കഷ്ട ഏവ വിധേഃ ക്രമഃ .. 3,22.69 ..

ന സുരേഷു ന യക്ഷേഷു നോരഗേന്ദ്രേഷു യദ്ബലമ് .
അഭൂത്പ്രതിഹതം സോഽപി ദുർമദോഽബലയാ ഹതഃ .. 3,22.70 ..

താം ദുഷ്ടവനിതാം ജേതുമാക്രഷ്ടും ച കചം ഹഠാത് .
സേനാപതിം കുരണ്ഡാഖ്യം പ്രേഷയാഹവദുർമദമ് .. 3,22.71 ..

ഏതി സംപ്രോഷിതസ്തേന കുടിലാക്ഷോ മഹാപലമ് .
കുരണ്ഡം ചണ്ഡദോർദ്ദണ്ഡമാജുഹാവ പ്രഭോഃ പുരഃ .. 3,22.72 ..

സ കുരണ്ഡഃ സമാഗത്യ പ്രണാമ സ്വാമിന്യേഽദിശത് .
ഉവാച കുടിലാക്ഷസ്തം ഗച്ഛ സജ്ജയ സൈനികാൻ .. 3,22.73 ..

മായായാം ചതുരോഽസി ത്വം ചിത്രയുദ്ധവിശാരദ .
കൂടയുദ്ധേ ച നിപുണസ്താം സ്ത്രിയം പരിമർദയ .. 3,22.74 ..

ഇതി സ്വാമിപുരസ്തേന കുടിലാക്ഷേണ ദേശിതഃ .
നിർജഗാമ പുരാത്തൂർണം കുരണ്ഡശ്ചണ്ഡവിക്രമഃ .. 3,22.75 ..

വിംശത്യക്ഷൗഹിണീഭിശ്ച സമന്താത്പരിവാരിതഃ .
മർദയൻസ മഹീഗോലം ഹസ്തിവാജിപദാതിഭിഃ .
ദുർമദസ്യാഗ്രജശ്ചണ്ഡഃ കുരണ്ഡഃ സമരം യയൗ .. 3,22.76 ..

ദൂലീഭിസ്തുമുലീകുർവന്ദിഗന്തം ധീരമാനസഃ .
ശോകരോഷഗ്രഹഗ്രസ്തോ ജവനാശ്വഗതോ യയൗ .. 3,22.77 ..

ശാർങ്ഗം ധനുഃ സമാദായ ഘോരടങ്കാരമുത്സ്വനമ് .
വവർഷ ശരധാരഭിഃ സംപത്കര്യാ മഹാചമൂമ് .. 3,22.78 ..

പാപേ മദനുജം ഹത്വാ ദുർമദം യുദ്ധദുർമദമ് .
വൃഥാ വഹസി വിക്രാന്തിലവലേശം മഹാമദമ് .. 3,22.79 ..

ഇദാനീം ചൈവ ഭവതീമേതൈർനാരാചമണ്ഡലൈഃ .
അന്തകസ്യ പുരീമത്ര പ്രാപയിഷ്യാമി പശ്യ മാമ് .. 3,22.80 ..

അതിഹൃദ്യമതിസ്വാദു ത്വദ്വപുർബിലനിർഗതമ് .
അപൂർവമങ്ഗനാരക്തം പിബന്തു രണപൂതനാഃ .. 3,22.81 ..

മമാനുജവധോത്ഥസ്യ പ്രത്യവായസ്യ തത്ഫലമ് .
അധുനാ ഭോക്ഷ്യസേ ദുഷ്ടേ പശ്യ മേ ഭുജയോർബലമ് .. 3,22.82 ..

ഇതി സംതർജയൻസംപത്കരീം കരിവരസ്ഥിതാമ് .
സൈന്യം പ്രോത്സാഹയാമാസ ശക്തിസേനാവിമർദനേ .. 3,22.83 ..

അഥ താം പൃതനാം ചണ്ഡീ കുരണ്ഡസ്യ മഹൗജസഃ .

വിമർദയിതുമുദ്യുക്താ സ്വസൈന്യം പ്രോദസീസഹത് .. 3,22.84 ..

അപൂർവാഹവസംജാതകൗതുകാഥ ജഗാദ താമ് .
അശ്വരൂഢാ സമാഗത്യ സസ്നേഹാർദ്രമിദം വചഃ .. 3,22.85 ..

സഖി സംപത്കരി പ്രീത്യാ മമ വാണീ നിശമ്യതമ് .
അസ്യ യുദ്ധമിദം ദേഹി മമ കർതും ഗുണോത്തരമ് .. 3,22.86 ..

ക്ഷണം സഹസ്വ സമരേ മയൈവൈഷ നിയോത്സ്യതേ .
യാചിതാസി സഖിത്വേന നാത്ര സംശയമാചര .. 3,22.87 ..

ഇതി തസ്യാ വചഃ ശ്രുത്വാ സംപദ്ദേവ്യാ ശുചിസ്മിതാ .
നിവർതയാമാസ ചമൂങ്കുരുണ്ഡാഭിമുഖോത്ഥിതാമ് .. 3,22.88 ..

അഥ ബാലാർകവർണാഭിഃ ശക്തിഭിഃ സമധിഷ്ഠിതാഃ .
തരങ്ഗാ ഇവ സൈന്യാബ്ധേസ്തുരങ്ഗാ വാതരംഹസഃ .. 3,22.89 ..

ഖരൈഃ ഖുരപുടൈഃ ക്ഷോണീമുല്ലിഖന്തോ മുഹുർമുഹുഃ .
പേതുരേകപ്രവാഹേണ കുരണ്ഡസ്യ ചമൂമുഖേ .. 3,22.90 ..

വൽഗാവിഭാഗകൃത്യേഷു സംവർതനവിവർതനേ .
ഘതിഭേദേഷു ചാരേഷു പഞ്ചധാ ഖുരപാതനേ .. 3,22.91 ..

പ്രോത്സാഹനേ ച സംജ്ഞാഭിഃ കരപാദാഗ്രയോനിഭിഃ .
ചതുരാഭിസ്തുരങ്ഗസ്യ ഹൃദയജ്ഞാഭിരാഹവേ .. 3,22.92 ..

അശ്വാരൂഢാംബികാസൈന്യശക്തിഭിഃ സഹ ദാനവാഃ .
പ്രോത്സാഹിതാഃ കുരണ്ഡേന സമയുധ്യന്ത ദുർമദാഃ .. 3,22.93 ..

ഏവം പ്രവൃത്തേ സമരേ ശക്തീനാം ച സുരദ്വിഷാമ് .
അപരാജിതനാമാനം ഹയമാരുഹ്യ വേഗിനമ് .
അഭ്യദ്രവദ്ദുരാചാരമശ്വാരൂഢാഃ കുരണ്ഡകമ് .. 3,22.94 ..

പ്രചലദ്വേണിസുഭഗാ ശരച്ചന്ദ്രകലോജ്ജ്വലാ .
സംധ്യാനുരക്തശീതാംശുമണ്ഡലീസുംദരാനനാ .. 3,22.95 ..

സ്മയമാനേവ സമരേ ഗൃഹീതമണികാർമുകാ .
അവാകിരച്ഛരാസാരൈഃ കുരണ്ഡം തുരഗാനനാ .. 3,22.96 ..

തുരഗാരൂഢയോത്ക്ഷിപ്താഃ സമാക്രാമന്ദിഗന്തരാൻ .
ദിശോ ദശ വ്യാനശിരേ രുക്മപുങ്ഖാഃ ശിലീമുഖാഃ .. 3,22.97 ..

ദുർമദസ്യാഗ്രജഃ ക്രുദ്ധഃ കുരണ്ഡശ്ചണ്ഡവിക്രമഃ .
വിശിഖൈഃ ശാർങ്ഗനിഷ്ഠ്യൂതൈരശ്വാരൂഢാ മവാകിരത് .. 3,22.98 ..

ചണ്ഡൈഃ ഖുരപുടൈഃ സൈന്യം ഖണ്ഡയന്നതിവേഗതഃ .
അശ്വാരൂഢാതുരങ്ഗോഽപി മർദയാമാസ ദാനവാൻ .. 3,22.99 ..

തസ്യാ ഹേഷാരവാദ്ദൂരമുത്പാതാംബുധിനിഃസ്വനഃ .
അമൂർച്ഛയന്നനേകാനി തസ്യാനീതാനി വൈരിണഃ .. 3,22.100 ..

ഇതസ്തതഃ പ്രചലിതൈർദൈത്യചക്രേ ഹയാസനാ .
നിജം പാശായുധം ദിവ്യം മുമോച ജ്വലിതാകൃതി .. 3,22.101 ..

തസ്മാത്പാശാത്കോടിശോഽന്യേ പാശാ ഭുജഗഭീഷണാഃ .
സമസ്തമപി തത്സൈന്യം ബദ്ധ്വാബദ്ധ്വാ വ്യമൂർഛയൻ .. 3,22.102 ..

ഥ സൈനികബന്ധേന ക്രുദ്ധഃ സ ച കുരണ്ഡകഃ .
സരേണൈകേന ചിച്ഛേദ തസ്യാ മണിധനുർഗുണമ് .. 3,22.103 ..

ഛിന്നമൗർവി ധനുസ്ത്യക്ത്വാ ഭൃശങ്ക്രുദ്ധാ ഹയാസനാ .
അങ്കുശം പാതയാമാസ തസ്യ വക്ഷസി ദുർമതേഃ .. 3,22.104 ..

തേനാങ്കുശേന ജ്വലതാ പീതജീവിതശോണിതഃ .
കുരണ്ഡോ ന്യപതദ്ഭൂമൗ വജ്രരുഗ്ണ ഇവ ദ്രുമഃ .. 3,22.105 ..

തദങ്കുശവിനിഷ്ഠ്യൂതാഃ പുതനാഃ കാശ്ചിദുദ്ഭടാഃ .
തത്സൈന്യം പാശനിഷ്യന്ദം ഭക്ഷയിത്വാ ക്ഷയം ഗതാഃ .. 3,22.106 ..

ഇത്ഥം കുരുണ്ഡേ നിഹതേ വിംശത്യക്ഷൗഹിണീപതൗ .
ഹതാവശിഷ്ടാസ്തേ ദൈത്യാഃ പ്രപലായന്ത വൈ ദ്രുതമ് .. 3,22.107 ..

കുരണ്ഡം സാനുജം യുദ്ധേ ശക്തിസൈന്യൈർനിപാതിതമ് .
ശ്രുത്വാ ശൂന്യകനാഥോഽപി നിശശ്വാസ ഭുജങ്ഗവത് .. 3,22.108 ..

ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാണ്ഡമഹാപുരാണേ ഉത്തരഭാഗേ ഹയഗ്രീവാഗസ്ത്യസംവാദേ ലലിതോപാഖ്യാനേ ദുർമദകുരണ്ഡവധോ നാമ ദ്വാവിംശോഽധ്യായഃ

ഓം. P.R. IYER. 21.4.2024

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/ഉത്തരഭാഗഃ/അധ്യായഃ_22&oldid=48582"
ഇത്യസ്മാദ് പ്രതിപ്രാപ്തമ്

▪